

# VRA NOVINA

## KANJON RIJEKE TARE

HIKING I RAFTING

3 dana / 2 noći

**HIKING PO OBODU  
NAJDUBLJEG KANJONA EVROPE**





## 1. Dan

Po dolasku na granični prelaz Hum-Sćepan Polje u unaprijed dogovrenom okvirnom vremenskom terminu, u popodnevним satima između 16 i 18h slijedi polučasovna vožnja kroz prijatan ambijent kanjona rijeke Tare, do lokaliteta Brstanovica, koji je ujedno i početna točka za rafting, a na kojoj se i nalazi naš kamp Encijan. Na samoj Brstanovici za sve učesnike aranžmana obezbjeđen je siguran parking za lična vozila.

Po dolasku na kamp, nakon pića dobrodošlice, slijedi smještaj gostiju u planinske kućice-bungalove i upoznavanje sa ambijentom kampa i okruženja. Oko 20h je predviđena zajednička večera za sve učesnike aranžmana, na meniju etno specijaliteti lokalnoga kraja (mlada jagnjetina, teletina, sir, pršut, kajmak...), koja se ujedno nastavlja cjelovečernjim druženjem uz logorsku vatru i muziku u prijatnom ambijentu kampa do duboko u noć...

## 2. Dan

Nakon doručka do 10h slijede pripreme za hiking turu i vožnja terenskim vozilima u trajanju od sat vremena do etno sela Vranovina na istoimenom planinskom platou. U narednom periodu od 2.5-3h slijedi trekking tura obodom kanjona sa fantastičnim pogledom na cijelokupni kanjon rijeke Tare i planinski masiv Durmitora. U 15h je organizovan ručak u samom selu (na meniju domaći specijaliteti lokalnoga kraja; sir, kajmak, kiselo mlijeko, hljeb ispod sača...). Nakon ručka je predviđena lagana jednočasovna "trekk" tura, i prevoz nazad do kampa do 18h. Po dolasku na kamp, popodnevni odmor, pećanje i slične aktivnosti do 20h kada je planirana večera uz logorsku vatru, muziku i noćenje.

## 3. Dan

Nakon doručka i priprema za rafting do 11h slijedi rafting najuzbudljivijim dijelom rijeke Tare (dionica sa najvećom koncentracijom bukova) u trajanju od 3 do 3,5h, sa pauzama za foto-safari, kupanje i osvježanje. Na završnici rafting dionice, na ušću Pive i Tare i mjestu gdje nastaje rijeka Drina, je oko 15h predviđeno pristajanje čamaca i povrat svih učesnika raftinga na kamp gdje je vas čeka obezbjeđena topla voda za tuširanje, nakon čega slijedi ručak, gdje se nakon ručka vaš aranžman i završava.





## Napomene:

- Navedene satnice u aranžmanu, kao i cjelokupni ponudeni program aranžmana, samo su orjentaciono-informativnog karaktera i podložni su izmjenama i dopunama u skladu sa Vašim iskazanim potrebama i zahtjevima.
- Program aranžmana se može samoinicijativno produžiti ili kombinovati sa svim drugim aranžmanima iz naše ponude.
- Ponudeni program je validan i operativan za realizaciju tokom cijele sedmice, a ne samo u dane vikenda.
- Minimum za realizaciju aranžmana je 5 osoba.
- Pladanje se vrši u KM ili €.
- Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA agencije "ENCIJAN", usaglašeni sa Zakonom o turizmu BiH.

Cijena aranžmana po osobi:

110€

## Cijena aranžmana uključuje:

- Smještaj u kampu Encijan u planinskim kućicama- bungalovima na bazi punog pansiona sa 3 potrebna i kvalitetna obroka dnevno
- Kompletnu profesionalnu rafting opremu i iskusne i sertifikovane skipere
- Organizovane sve prevoze terenskim vozilima u toku trajanja aranžmana
- Obezbjeden smještaj vaših vozila na parking u sa čuvarskom službom

## Cijena aranžmana ne uključuje:

- Taksu za splavarenje rijekom Tarom u iznosu 4,30€ po osobi
- Boravišnu taksu u iznosu od 0,80 € dnevno po osobi
- Osiguranje u toku trajanja aranžmana od 1,00€ dnevno po osobi
- Vanpansionsku ponudu i sve ostale troškove koji nisu predviđeni programom

Total tax:

8,90€





Ukoliko ste se odlučili dodati nam u goste i podi sa nama u jednu ovakvu avanturu, u nastavku Vam donosimo nekoliko bitnih preporuka i savjeta, vezanih za Vaš boravak kod nas i na aranžmanu, kako biste se što prijatnije i ugodnije osjećali kod nas u gostima :

## Šta ponijeti na rafting?

Prije svega, potrebno je naglasiti da kompletnu sigurnosnu rafting opremu – koja je garant uspješnog i bezbjednog spusta - dobićete od nas, na licu mjesta (kampu), neposredno prije polaska na rijeku.

Ono što biste samostalno trebali obezbijediti i ponijeti sa sobom na put prvenstveno zavisi od vaših potreba i navika, no mi vas podsjećamo na stvari koje se, kada su rafting, trekking i slični aranžmani u pitanju, najčešće pakuju u kofer:

1. Prvo i osnovno što treba da spakujete i ne zaboravite jesu vaša lična dokumenta i odgovarajuće putne isprave, kako biste izbjegli bilo kakve eventualne probleme na graničnim prelazima.
2. Sredstva za ličnu higijenu, peškire i zaštitnu kremu za sunce.
3. Kupaće kostime / šorceve, koje oblačite ispod neoprenskog odijela.
4. Laganiju i udobnu garderobu za dan, kao i tanju jaknu ili malo topliji deblji pamučni duks za veče i večernje sate .
5. Odgovarajuću sportsku obuću i dodatni par papuča ili sandala.
6. Ukoliko aranžman podrazumijeva hiking i trekking turu, molimo vas da ponese sa sobom odgovarajuću garderobu prilagođenu planinskim uslovima, kvalitetne patike ili gojzerice, manji ruksak, nepromočivu jaknu ili kabanicu, kapu ili šešir za zaštitu od sunca.
7. Fotoaparate, telefone, kamere i punjače, etc... koje možete slobodno ponijeti na čamac, bez bilo kakve bojazni da de pretrpjeti oštećenja, jer na svakom čamcu za rafting postoje nepromočive zaštitne vreće – vodonepropusne torbe.
8. Ukoliko ste pušač, ne zaboravite obezbijediti dovoljnu količinu cigareta.
9. Ako koristite neke od lijekova, molimo vas da ih ponese sa sobom.



## Ne zaboraviti!

Baterijsku lampu – Jeste da je kamp urbanizovana cjelina, kao i da svaki bungalov ima električnu energiju, napominjemo da ste i dalje u prirodi, i da bi radi vašeg lakšeg snalaženja u rubnim dijelovima kampa, kao i izvan njega, najjednostavnija (najjeftinija) baterijska lampa bila jako poželjna.

Ukoliko imate nekih pitanja ili dodatnih nedoumica u vezi sa gore datim preporukama i savjetima, molimo vas da nam se obratite putem e-mail adrese: [encijan@teol.net](mailto:encijan@teol.net) ili na sledeće brojeve telefona: +387 58 211 150; +387 65 626 588  
Dobro nam došli!